

BƏRA ƏMR BƏKƏ 13 SALJA INGLABA CƏRJA PAŞYN, JAKY ZƏ INGLABA OKTJABRE MƏZYN PEŞDA HATIJƏ

Əm dña bəynd bəgrn bəjraqa sijasetja Lenin ja mllətije

13 salja əgıtıraj

Təmam bu sezde sal, caxə palə u gyndije ysjancl Fəlystane hənçrandən nıre xunı fırqa daşnaka burzuazıaje fılla, dəwsə we danln diktatura proletariat, hykməta Şewre, Bəşəkə, wəkl inglabə cərja paşyn peşda hat zə Inglabə Oktjabre məzın, wəkl əw kərə Inglabə Oktjabre jə. Inglabə səvate ja Urksete, gələ məxluqət u mllətə, ja ky lə wəlate padşətiə bərə fıre u məzında dəzın, aza nəkər zə dəste burzuazıaje, burzuazıaje liberal hykmət hılda dəste xye u ty xəvətək nəkər bəna slyk u hesa krna halwəxtə palə u gyndije xəvatcl. Təne diktatura proletariat, təne Inglab əzajkə təmam u rast da mllətə.

Fırqa daşnaka, fıraqa şərdar burzuazıaje fılla-wəxtə hykmət bujlınə xye qrare kosmarıje əfrand bəna xəvatclje Fəlystane. Rja kəvş ja səjasetja wı bu, — xrav kərln, şərə təvmlətli, talan, xuna xəvatclja dıdan rəlyne, xələjı u bə hər aljaya xravkərln. Ty rek tynəbu, wəkl zə wı hall dərketana, wexte ky hykymdartja mauzerısta hər dərada bəla bubu. Rəkək tənə həbu, wəkl wəlat zə wı hall dərketə, əw re u gyman wəlgərandəna hykməta daşnaka u dəwsə məhkəmkərnəna sıstema şewre bu. Daşnaka ysjanə məha gy-lanə dənə dərəkərln u wana tşre, wəkl bə wə şəkə əwana rəslra xye zə ysjana aza kərln.

Le bərə bərə xələjı u şər hələkl gələk xrav hazyr kərln səva xəvatclja.

U wa palə u xəvatclje Fəlystane dısa bəynd dıkkn bəjraqa ysjanə u bə koməkdartja Ordıja Sor, palə u massaje gyndı Inglabdar bəçarəkeva u bə kytası nıre xunı hykmətbuna daşnaka wəldəgərınlən u 29-e cərgje paşında Fəlystane dālam dıkkn hykməta şewre

Wəxtə hykməta daşnaka ty xəbərđan nıkarəbbu bəbjja dərheq ıxtıjara mllətə cıkdə. Sıjasətja rıknı ja daşnaka əw bu, wəkl bə dəstı şərə, dəw u doza mllətə cık bılda qır kərlne. Sıjasətıkə ysa, ja ky tarıqada tynnəbjje, kərə we əwbu, wəkl zə Şewrbuna Fəlystane şunda ma wəlatəkə xrav bulı, wəlatəkə xələje u bırcıbune, taqıburə gəqtəkaça u etıma. Hyk. mətə şewre dəst pe kər wəlat zə wı hall dərxe, təvgredanəkə bratıje hazyr kə orta mllətə hınydyrda, ysa zı orta mllətə çınar.

Avanturıst daşnaka u dızmıne mə həwər gazıje bəynd dıkkn bərhəq we jakədə, wəkl hykməta Şewre nkarə wəlat zə wı hall dərxe.

Le palə u gyndije xəvatcl Şewra Fəlystane dəst pe kərln xəvata cəkərnəna sotsıalstıje u bə xyoştənəkə gymrəh wəlat zə wı hall dərxtənl.

Həmənl ky wəxtə cəkərnəna sotsıalstıjedə sənıfa palə hər altkərnəkə xye dəst tıne bə şər kərnəkə gymrəh mıqəbbı dızmıne sənıfe. Sənıfe dızmına je ky dımrn, bə şər kərln u bə mıqəbbı bun zə təbjje xye dərnapen Bə kərə sıjasətja rast ja fıraqa ko-



munistanə u sərkarıta həvəle Stalıne, wəkl əw altkərnənd məzın ky Fəlystane dā hətənə dəst ənlne u həmu Tıvaqə Şewredə, İro rəze nadınl əm wəkəhəy kın Şewra ra Fəlystane bə Fəlystane daşnaka xun mızdajl.

Kı dkarə qəbul nəkə, wəkl daşnaka Fəlystane tərı, xrav bujı hıştınl, je ky dəst cəkərnəkə nəkər İro sıfətə wəlat bə çarəkeva hatıje gyhəstəne ysa wəkl mərlıv naz nəkə, cə ka əw əw Fəlystane İro bə hər aljaya cəkərnəna gymrəh ja sotsıalstıje peşda dıscəwəlatə bə kultur, xrav bujı u paşdamajl İro bıje wəlatəkı kulturi, İndıstırlal agrarı peşdaçıjl.

Bəndə dıne, İndıstırlal gıgənte ysa ja İndıstırlaje, cəwa ky kəmbınata kımıaje Qərəkıllıse je, cəwa ky nədərətja sıfıre, ja Alahverdıje u ja Qarane, tekstılla Lenınakənə, kəmbınata gəşt, zavodə tsemente ja Dəwəluje, zavode Karbıte u je dıne.

Elektrofıkasla wəlat, cəwa ky ja Təoragese, Qanakergese u ja Rəwanənə, zavoda təze ja kəucıke u gələk təkıllətəd məjın, Fəlystan İro bə çarəkeva gyhəstəne u krnə wəlatəkı təze İndıstırlal.

Sər hıme İndıstırlaje bazara təze tənə cəkərnəne gynde mə zı, rənçbərı u xəvata we bə dəstı maşına tənə qədanəne, həbune gyndııje je bəla bujı İro dıbn kəlxoz, hazyr dıkkn həbuna təvəjl, kəlxoz İro gyndı dıje mərkəzı dıgrə, əw İro həbuna sotsıalstıje ja təze je.

Bə İndıstırla wəlestra təvəjl bəynd dıbbə kultıra məxluqətə wəlate mə. İro wəlate mə Şewredə gələk təkıllətə kultırı hənə, hənə unıversıteta, tənıknkuma, təkıllətə ılmıje u le nıhərandıne, sızıblətə mə çahı bə xyəndəna bərdarıjeva gırtıne rja xyəndıne—peşdacııne, ysa zı məxluqətə wəlate mə nəxyəndıta xye bə çarəkeva dıbdn hılanıne.

Wəlate məda mllətə cık ıxtıjara xye wəkəhəvl stəndıne, kul-

SƏLAMA HƏVALE LENIN Dərheq Şewrbune Fəlystane—Rəwan

SƏDRE KƏMİTEA İNGFABİJE HƏVALE KASJANRA

Bə dəstı tə slave xye dıbdn Şewra Fəlystane xəvətclra, ja ky zə nıre İmperıalısta aza bun.

Ty şək—şajış nəkənl, wəkl hıne hər məkəna bıbn xəvətə bəna məhkəmkərnəna təvgredanəna bıratıje orta xəvatclje Fəlystane, Rəme u Adırbəçəne. Sədre Şewra Kəmsıre Çımaətı LENIN. Moskva, Kreml 2 məha kənune 1920 sale



BONA ZANƏBUNA HƏMU TƏŞKİLƏTƏ F.K.(B) TıVAQE

Bə qıraa plenuma Mərkəzkəma F.K.(b) Həmtıvaqe, wəkərnəna Həmtıvata 17-a F.K.(b) Həmtıvaqe hatıje nışankərnəne 25-e məha kənune sala 1933-a

Pırsə haq hatıne dənıne Həmtıvata 17-ada

1. Daklata həsavdarıje ja Mərkəzkəma F.K.(b) Həmtıvaqe, daklata dıdə (xəbər dıdə) həvəle Stalin, daklata Kəntrol-Kəmsıstıje—Wəntırlıje dıne u gyndıje, dərheq Şewre hən, nıltızıtan, daklata Kəntrol Kəmsıstıje Mərkəzı, daklata dıdə həv. Vladımlırskı. Daklata Wəkıllıta Mərkəz-

kəma Şıxyəlkartıje Kəmlnterne F.K.(b) Həmtıvaqe, daklata dıdə həv. Manvılskı.

Plana pənçsajıa dıdja, daklata dıdın, həv. Həv. Molotov u Kulıbov

Şıxyəlkartıje təkıllətə şewre u ja fıraqe), daklata dıdə həv. Kəganovıç.

4. Bızarıtna organe mərkəzı ja fıraqe.

Norma wəkıllıje u sıra bızarıtnə

1. Hər 1500 ızyve fıraqera wəkıllək bə ıxtıjara bızarıtnə.
2. Hər 3000 kəndıta fıraqera wəkıllək bə ıxtıjara şewrdartıje.
3. Bızarıtn tənə qədanəne nav kəferan-se fıraqe je marza, wəlatata u Çımhyrjetıda.

4. ızyke kəmlnısta je təkıllətə sıjasətıje Mıskəne Maşın-Traktora, sovxozə, ja təkıllətə sıjasətıje, ja Ordıja Sor u ja GPU e təvəjl bəna Həmtıvate bızarıtn dıqədınl bə təkıllətə fıraqe məjınra,—kəferanse marzı, wəlatı u Çımhyrjetıda. Kətbə Mərkəzkəme Stalin.



ura wan bə zımane de həje, hənə şexa, pıtra, məlla u kulakada hənə gələk təkıllətə wan kultırı, kultıra wan bə forma mllətı, le bə neta proletarıat peşda dıscə.

Mllətəkı ysa, cəwa ky mllətə xəvatcl kıyrmançanə, je ky tımmə nav tarı—tarıstane dər-baz kırıje, je ky bınl dəste bəga, şexa, pıtra, məlla u kulakada hənə şıxyəlkartıje təkıllətə şewre u ja fıraqe), daklata dıdə həv. Kəganovıç.

Əm dña məhkəml bıkkn Fəderatısa Zakaşkəze, bə təvgredanə məxluqətə Tıvaqə Şewre, bə ərkarıta Fırqa Kəmlnısta Həmtıvaqe u peşkare proletarıatə həmu dınjaje həv. Stalin peş, bər bə altkərnənd təze, peş bər bə dəstanıne təze.



Zavoda tsementa əwlynl hat hazyrkərnə

(Mıqələclıje mə pə teleqramə çav şandıje)

Falı zavoda tsementa Davalyje bə dəstanınekə təze bərə xye dan 13 salja Şewrbuna Fəlystanıje.

Zərbdəre zavoda tsementa Davalyje əw xəvərə kə davun fıraqe, bəna wəxtədə zavode hazyrkənl, 7 cırgıje paşıne həla rozəke peşda plana xye qədanınl u dazge zavode hazyrə, naħa dıxəvıte. Həma we roze zı kılıgere tsemente stəndınl.

Bəna hazyrkərnəna tsemente 5000 ton kılınger 1933 sale, naħa 2000 ton həje.

Səve zavode naħa rınd dıxəvıtl, ısal gyman həje, wəkl 3,100 ton tsement we bə hazyrkərnəne.

İro 26-e cırgıje paşın, tsexa zavode kə hışk dıhəre, hat xəvətə, ruje xəvata wəda, İro tsement hat stəndıne. İrova (dıhva) agrıgate zavoda tsemente təvəjl dıxəvıtl. Zavod pəva dıxəvıte, ty dərəçə we kə hıskənl tıne.

Təkıllətə tsemsıne tətəstıje əvl şıxyıll dıkkn, wəkl bıkkn çıvat dərheqə cəkərnəna tsementıne dıdə bıkkn,

ARŞ. SIMONJAN

Zavodəkə məzın avtoa

Bazare Jaroslavedə hazyrı te dıtlne, səva cəkərnəna zavodəkə avtomobıla gələk məzın, jakı sale gərək 40 həzar həv avtomobıle bərbərnəne je dıran hazyr bıkkə.

XƏBƏTÇİLƏ KÝRMANÇ RAŞDAMAJI U KOÇORVAN, İRD BİLƏ XYƏNDİ, KULTURI U ŞƏRDARE

AKTIV FRONTA SOTSIALİSTİJE JƏ

Bəra əmr bəko kultura bə form mülleti, bə net internatsionalı

Lozungə 13 salja Şewra

1. Bəra xəş bə 13 salja ingləba cərya paşın, jak zə İngləba Oktjabra Məzən peşda hat.

Bəra əmr bəko ingləba proleta- ra lə həmu dənja.

2. Wəxtə 13 salja Şewra Fə- ləstane salama əlavı braje mə snəfira, je ky bın nire kapitalista dənəln, je ky kətnə dəste ter- rorə faşista.

3. Bə bəjraqa Lenin mə alt- kər nav wən şərada, je ky hat- nə kətnə səva ingləba Oktjabre. Bə bəjraqa Lenin mə peşdəcijine kytasije dəst anı də wi şərada, jak hatə kətnə səva cəkərna sotsializmə. Bə wə bəjraqe zi əmə dəst bınə İngləba proletarije hə- mu dənja zı. (Stalin)

4. Əm dəha sək kən çerge xə dora ştaba mərkəzi fərqə Lenin— dora Mərkəzkoma u Zəkərkjome bə sərkarıja həvalə Stalin.

Dəha bəlnənd kən bəjraqa in- ternatsionalizmə proletarije Zəkəv- kazədə.

Dəha məhkəm kən Federatsia Zəkəvkazə.

5. Əm bər bə 13 salja Şew- rəna Fəlystane hərsən bə altkə- nəd gymrəh bə rja fərqə səri bə Industrallzatsia wəlet, bə təzə se- kərna həbuna çəməstije sotsia- listije.

6. Wəxtə pənçsalja əwln mə təşkil kər entuziazmə, pafosə se- kərna təzə peşdəcijine kytasije dəst anı.

Nəha əmə xəvata han təmam bəkn bə entuziazmə, bə pafosə hınbuna texnika təzə u zavode təzə, bə bəlnənd kən hədərtja xə- vate bə paki, bə nımbz kətnə hezabuna bə paki. Nəha gəlje əwln əwə. (Stalin)

7. Wəxtə 13 salja Şewra Fə- ləstane salama əlavı dərbdarəra, əgite merxas cəkərna sotsialist- jera.

Şərmi u behymətli wanara, je ky cəkərna sotsialistije xrav dək- kən, drəwln, dərəzln, şxyl də- helən.

8. Salama əlavı palə u bəljane Tsoragsera, Kanakərgesera u Er- gesera—peşikəre cəkərna elektro- fikatsije Fəlystane.

9. Besəkəndən şər bəkn səva xəvata dissiplina je ky şxyl dəhelən, jek drəwln, dur zə nə- dərə.

10. Pələd, kolxozvanə Fəlysta- ne, bə qədarəna plana bə rasti, bə raporte altkətnə əm bər bə 13 salja Şewrbuna Fəlystane hə- rən.

11. Bə sərkarıja bəjşeviki kon- kret, bə çərekeva əm rınd kən pəkəbuna xəbətə, hini texnikaje bən, bə hyrmətli kyta bəkn sala əwln pənçsalja dıdja.

12. Palə u xəvatcije Fəlystane, bə sərkarıja fərqə Lenin, bə ko- məkdartija snəfira palə Təvaqa Məzən u Zəkəvkazə, bə xəvətəke besəkəndən u bə şərəkə gym- rəh, bə altkətnə hər çurə cətnə- ja—bə altkətnə snəfətə wəlet dıg- hezən.

13. Gəll palə u bəljane nədə- ra səfər ja Alahverdije u Qarane, əm şərə bəjşeviki bəkn mıqə- bill sərkarıja metode bjuokratije u ja idarə, əm sərbəst bəkn qə- dandəna qərarə Mərkəzkoma Şə- xwəlkarıje Həmtıvaqe u Mərkəz- koma F. K. (b) Həmtıvaqe də- rəq Donbəsədə bə təmamı.

14. Pələd rja məşinə, plana dıhastəna pəize—zıvıstane bə hyrmətli bəqədnln, bə çərekeva hazər kən məşinə u vəqəna, dis- siplina xəvate qəwln rınd nav transpoite, hışjar tına snəfije bəlnənd bəkn.

15. Pələd kəucuke u xəvatcije wə inžiner u texnik, kəucuk fron- ta şərdarıjeje bona həbuna çəmə- stije.

Bə tempe bəjşevikije əm sər- bəst bəkn altkətnə kəucuke.

16. Salama bəjşevikije dərbdar- e Tsemşinə, personale wə inž- ner texnikijera, je kə cəkərna wə kyta dəkən.

Bə sərkarıja qəwln bəjşevikije peş bər bə altkətnə təzə.

17. Altkətnə pənçsalja əwln məçələ əfrand səva peşdəcijina nədəre sək.

Dəzgahe nədəre sək bə tə- mamı bəkn xəvətəndəne, şərə bəjşevikije bəkn səva bəlnənd kətnə nədərtije.

18. Texnika wəxtə cəkərne hər təst zəlaldıke. Əm hini texnika nədərtije bən. Əm şər kən səva bəlnənd kətnə nədərtije aliye pək- buna wə, aliye kem kətnə heza- bune u səva bəlnənd kətnə nədə- rətja xəvate.

19. Wəxtə 13 salja Şewrbuna Fəlystane salama əlavı kolxozvan- e dərbdarəra, jek bərçdarıja xəz bə təmamı peş hıkməte proleta- rije qədarəndəne.

20. Gəll kolxozvanə u zəne kolxozvan, şərə bəjşevikije fıq- bəkn səva dəstanına qanune kol- xozije qəwln, səva kolxoza bəj- şevikije u səva əfrandəna əmrəkı dəwlet.

21. Əm bə şərə bəjşevikije qə- win sərbəst kən bəlnəndəna xwəl kətnə tarışe sotsialistije.

22. Salama dərbdarəra, jek pal- ne pəmby qədarəndəne. Əgite kəv- şəne pəmby, kolxozvan u zəne kolxozvan, hətta həva paşın pəm- by bərəv kən u təşmi hıkməte bəkn, sala əwln pənçsalja dıd- ja pəxş kən bə altkətnənd xwə aliye bərəv kətnə pəmbydja.

23. Tu ıxtijara kəsəkı tınnə dəst bəde həbuna hənuja.

Palə u kolxozvan bə hışjarlı xwəl bəkn həbuna hənuja ja kolxoz, sovxozə koperativa u ja təşkiləte hıkmətije.

24. Şərdare yime u texnikaje bə xəvata dərbdarıje məhkəm bə- kən qəwaibuna texnikaje u kultu- rajə wəlate mə ja diktatura pro- letariat.

25. Wəxtə 13 salja Şewrbuna Fəlystane salama əlavı rezerva fərqə komunistarə koməkdarə əw- lnra, komsomole Lerinra.

26. „Zən kolxozada qəwətəke məzənln“. (Stalin)

Əm dəha zədə kən xəvat kə- rna zəne xəvatci nav nədərtja kolxozada.

27. İmperialiste Çarənjə Rəh- late Durda mıqəbili Təvaqa Şew- re provakatsia hazər dəkən.

Gəll Paləno, kolxozvanə, u əskərə sor, dəha qəwln bəkn xwəl kətnə wəlate mə.

28. „Zə xwəlja xələqə əm ty bhystək zı pəxuzəln, ləzə xwə- ja xwə ty vərşəkək əm nədəln ty kəsl“. (Stalin)

29. Salama bəjşevikije dərbdar- e şərdarəra fronta kulturajə.

Bəra əmr bəko kultura bə neta sotsialistije bə form mülleti.

30. Fərqə daşnaka kəvçəne me bə xuna xəvatcija dda av dənə, wən kəvçənədə iro çəwa şewre dərbaç dənən, traktore sotsialistije radəkən, zəvije kolxoza fəra bünə. Bəra ynda bə fərqə faşista bur- zuazıja, fərqə daşnaka.

31. Daşnak, məşinə kulaqa, tə- req, mıqəbulnəke berk nişən dı- dın hıçuna sotsialistijera, Palə u kolxozvan, əm hışjarbuna xwə sn- nıfije bəlnənd bəkn, əm bə kyta- sl, bə kok bəna bədn dərxiştə- ne ələmənt kapitalizmə.

32. Bəra ynda bın lakeje im- perializmə həmu dənja, daşnak, musayənist, u menşevik.

Bə çerge fərqə tımmə hazər səva hıncərandəna imperializmə

Pəji ingləba cərijə paşın-rra xəvatcije kırmança aza bun, peşda dəvən xə vata sotsialistije

Bəri ingləba Oktjabre mələte cək bən nire mıftəxırada cıyım- ılış dəbun.

Alije tsarda dəhatın dotın, sa- wa dəbezn, dəhatın talənkərne, sefil u bələngəz dəbun; sijasətike wana (burzuazia) dənə zı həbu, burzuazia assimilyatsia dəkər, mə- lətə hırk, wəldəgərandən sər mələte xwə (əmə hıdın bərə Ur- setə məktəbe fıla, dıyça, tərka dərbdən, bona urəsl hın bən) ysa zı xəvatcije kırmança.

Bəri ingləba Oktjabre u cərijə paşın, Zəkəvkazədə kapitalizm peşda dıcu, nədəre Zəkəvkazə cıy dıcu zədə dıbu, dəwsa xə- vətə bərə naha məşinə dıdın hə- vətəndərə bəçərə peşda cı (Tı- flis, Təvan, Bəku u je dənə).

Kapitalizmə pənse xwə avıttəbu gınd, gındə dəha zylm zədə dıbu, Alıki xəçə dəwletə, aliye dənədə zordajına zylmə gında,—rispla, aqa, bəgə, kəşışa u şex u pira u je dənə.

Xəvatcije gındija kəsib dı- bun nəkərbun idarə zərə xwə bəkn, ləmə zı dıscun bəçarra dı- xəvıtlın.

Həmə əvə həmale Tıflise nıve pıre rıruje wə kəsibija bərə u qəqtakəne wəlate Romənə, nəsla şərrln, əw hımbələ bəçərə Za- kəvkazədə nıve pıre xəvatcije gındə kırmançəna, hər wə aq- rıje je, wəki əwan hındək hınd- dək dəha zı wən dərə rırdəvınl ten gında, je tərka kəçərıje dı- kən xwəlıjeva ten gredane u tən şxyle cəkərna sotsialistije kolxoza dıvınl.

We şunda, wəxtə şərr gındije kırmança xəvatci, sər tyıl tınnə, lə həvıdxiştın u həvıd qırr dı- kərln, əv rıruje nəzanıa wanada bu, mıftəxıyırə əwanə dıxarəndın, bona kərə xwə, bona peşdabrına kapitalizmə wəlate xwədə.

Daşnaka vıra koməkə kırman- ça (Ezdlia) dabu pıştə xwə, bərbb xwə kışandıbu, Le Rome nıve kırmançə dənə, sər navə „dın“, xəvatci lə orte qırr dıbun, səva qajırəbuna kapitalizmə Fəlystane burzuazıja, zədəbuna həbuna wa- na bu aliye dənə zı kırmançə rırome, bona mıftəxıyırə Rome.

Wəki əm van jəka gışka bı- nınl bər əvə xwə, əmə zənlınl, bəri İngləba oktjabre Təvaqa Şew- reda u İngləba cərijə paşın Fə- ləstaniyədə hale kırmançə xəvatci cı bu, dəha əz. xəvər nədəm dərhaqə xwəndəne, wəki şex u pira xwəndın „gıne“ həsavdəkər, mələ dıxıyət bə xwə xwəndı bın, kırmançərə nəvıştə bıkın, pərə

u mıxənətja koməkdarə wana.

33. Bəra əmr bəko sijasətije mülletije ja Lenin.

Bəra əmr bəko bratja məxlüqə- te Təvaqa Şewre.

Şərəkı bebarışije əm peşda bə- bən mıqəbili qəzja məzən, şo- vınlizmə hıkmətije məzln u şovı- nizmə çije.

34. Əm həmu komunist bə teo- rıa Marks—Lenin sıləh bəkn, bona jəkəbuna çerge fərqə bəjşev- ıka, bona pışajıbuına çerge fərqə.

35. Bəra əmr bəkn şewr, or- dənə diktaturajə snəfira palə, jek sijasətja fərqə bəjşevıka ja Lenin dıqədnln.

36. Dızmıne snəfite bə dızi-

kava dıxvıte altkətnə cəkərna sotsialistije bəde xəvən kıtnə.

Əm şərə bəjşevikije bəkn, wə- ki elementə snəfira kapitalistije bkytasi bədn hıncərandəne.

37. Bəra əmr bə Ordija Sor Təvaqa Şewre, hıme sijasətja əd- ləljije ja hıkməta Şewre, nobədə- re qəwln snıre şewre, xwəlıkarə lnə bun dar İngləba Oktjabre.


38. Bəra əmr bəko Mərkəzko- ma F. K. (b) Həmtıvaqe, sərka- re u təşkiləre cəkərna sotsia- listije.

Bın bəjraqa Mərkəzkoma F.K. (b) peş, bər bə altkətnənd təzə.

39. Bəra əmr bəko peşikəre fərqə u proletariate həmu dənja həvalə Stalin.

dəkən, dəşfrınl, „peşda“ dıvınl cəkərna sotsializmə wəlate mada. Gərək lozungə mə peşın, əv bə, —əmə wəxtədə pılane hıky- mate u fərqə xwə bəqədnln, bo- na əjdəkə dənə dəha rıruspl də- ren, u fərqije dajınl crta əvl u zəmanə cıji.

ƏMİNƏ ƏVDAL.



1000,000 tonn sabun

İsal səməhja 4-ada zavode sa- bune je hıkmətije gərək 94,000 tonn sabune kınça bərđın u 6,736 tonn sabune dəsta, demək dy çar zədə, cı ky sala par sə- məhja 4-ada hazər kərln.

Alije dında səməhja 4-ada gə- rək be kem kətnə cəkərna sa- bune ron u dawsa wə gərək sa- buna tır be hazər kətnə.

KOLXOZVANE ÓGIT JE KƏWSƏNE SOTSIALISTIJE BƏQƏDİNİN LOZUNGA SƏRKARE FƏRQE, JE HƏVALE STALIN, ƏM HƏR KOLXOZVANƏKI DƏWLƏTI BƏKYN

Gəli paləno, kolxozvanno u Əskərə Sor, əm dəha qəwin u məhkəm kən xuyjıkyəna wəlatə xuy

Pərse kultura kyrmança

Komisariata Rən'kaja Fəlystanersna zənə u kultura xəvatcija. Rəx instituta tarəqa kultura je təşkil kərijə, sektisia zanəbuna kyrmançije. Pərse himli ve sektisije: 1) hazyr kən zəmanək nıvısarije ylmije səva həmu kyrmança. 2) hazyr kən terminə ylmije, je ysa, jaky zəmanə kyrmançada tynnəny, 3) hazyr kən xəbərnamə, 4) Rastovısandənkə



Bajloze Cacan

həmuja hazyr bəky, 5) himl zanəbuna qərar-qanuna zəmanə kyrmança bən u hazyr bəky qərunnamə zən, 6) Bəvəy kən, bənyvısnə u nəşr kən nıvısarə zar je kyrmançij, jek gələk dəwlət u rəndən.

Sektisije kyrmança wədəki kənda gələk xəvat kərijə. Sektisia wəxtə nezlədə kytta dəkə xəvata hazyrkəryna zəmanə nıvısarije u rastnıvısandəna zəmanə kyrmançij Həmu xəvat u hazyrkəryn gərək bənə danıne u le nherəndəne nav hənçəvata bəljane kyrmançij Təvaqa Şewre, jaky gərək bəbə səre sala 1934-ada.

Hətnə hazyr kəryne nezlki 2000 terminə ylmije u teknika je təzə u he xəvat vl alida pəşda dəkə. Institute təşkil kərijə ekspeditisa, wəxtədə hətnə bəvəy kəryne u nıvısandəne gələk kylame xəvate, rənçbərije, həz kəryne, gələk eposa, je ysa, wəki alije formədə u dəwlət bujina netədə nava ty mılletida tynnəny.

Nəha epos u kylame han tənə hazyr kəryne sava sala 1934-ada bənə nəşr kəryne. Eposa han, je ky nişan dədə fəksərtikə u fəhm kərynkə məzən məxlüqətə kyrmança gərək bənə xəvəndəne səva hazyr kəryna nıvısarə təzə kyrmançije, səva hazyr kəryna zəmanə kyrmançij. Eposeda hənə gli gotne gələk rənd alije formda u alije netda, xəbərə baş, gli-gotne bədəw wədərə pərən. Əw gəşk we koməkə bədy səvə zəngin kəryna zəmanə kyrmançij je nıvısarə.

Səva ky dblən, xəvətəkə məzən hatije kəryne, le he gələk xəvat hənə, xəvate sətn u çavdar. Hazyrkəryna nıvısarə kyrmança bə form mıllet, le bə neta proletariət pərsəkə fərz u çavdarə, je ky tro səkənljə bə mə fronta kulturajədə.

Hətnən pərsa han sətn tənə Institute zanəbuna kyrmançij bə xəvatcije dora xuy u tənə nkərə bəbə qədanəne. Wədərə lazımə, ky həmu Intelligentsijə xəvatci ja kyrmança sər we jəkə bəvənyən. Lazımə həvələ han bə sektisia Institute ylmije zanəbuna kyrmançija bənə gredane u bə nişandajina we bəvənyən. Xəvətəkə ysa we kərəki məzən bəgəhlə hazyrkəryna

Sektisije kyrmançij gərək səva frə kəryna u hazyr kəryna zəmanə kyrmançij bəbə laboratoriak. Və laboratoriədə gərək bəvənyən həmu xəvatcije kultura kyrmança, bə dyləşqil, bə dərbdari bəvənyən pəşdacujin u hazyrkəryna kultura kyrmança.

Le intelligentsia kyrmançe xəvatci gərək bə sə təhri bə instituta ylmije bənə gredanə.

— Bə bəvənyəryna nıvısarə zar, bə gli gotne zəmanə. Hətnən əjanə, wəki institut bə ekspeditisa nkərə kyta bəbə nıvısarə zar ja kyrmança je ky gələkən.

Lazımə, wəki intelligente kyrmançij, je ky gyndda dəvəstə, sal təmam gynddanə hər gav bəvənyən u bənyvısnə gli-gotna ciroka, məzəljə, həkjata, mətalok u je dənə, le wəxtə wan xəvatana gyhdarja xuy məzən bədə sər kultu-

Bəvənyəryna bejt-kylama

Bə saja hykymata Şewre xəvatcije kyrmança zə hale nəmər-nəzi zə hale nəzanie dərəkətn.

Wəna dəst bə daste xəvatcile şewre dəst bə səkyrna sosalizme kəryən.

Xəvatcile kyrmança dəst kəşandən zə əmre kocərye, qəbilitie, zənfrotane, nəxuyənditie, dəst bə səkyrna kolxoza kəryən, dəst bə xuyəndəna xuy təzə kəryən.

Əmər u həjata xəvatcile kyrmança hatje gyhəstən, nə minəni əmre kəvənə.

Bə pəşdacuna xəvatcilarə-lazımbu ky zəmanə wan zı pəşda bə-cija, fəksə Marks — Lenin — Stalin fəhm bəkyrtana, dərəq ve jəkədə imdadək məzən bejt, şyr u klame kyrmança dan.

Kə əjan nıne bajta «Məmə u Zinə», «Dəm-dəm», «Siavənd u Xəçə», «Zəmbılfros», «Həso rəbanə», «Məmə u Əjşə», «Çəbli», «Həmə Muski» klame dəngəbeze navkəş je əvdələ Zəjne, bə vanra təvəji bə həzərə kylame govənda, kylame xəvatci (kotan, pəz cəranəny, həjwan xuyjıkyryn) dərəq sərhatjada, ədətdə u je majın.

Bə vanra gredajna bəvənyəryna məsələ, qısa, ləjstəkə.

Əvana həmu zı ynda dəbun u we ynda bəbjana, əgər xəvatcile kyrmança bə dəst hykymətə Şewre dəst bə qələm-nıvısarə nekəryana. Bə wera gredajı, hykymətə

Inglaba sərja paşyn u kara we kyrmançe xəvatcira

Bəri inglaba sərja paşyn, wəxtə hykymətə padşə, ysa zı wəxtə daşnaka mılletə cək haləkli xrav dərbaş dəkəry alije xuyəndəne, kulturaje u zijine. Wəki əm bə-



Avajə teknikuma kyrmança təzə zə para

ra şewre.

Ja dydja bəvənyə u bənyvısnə, xəbər u gli-gotın dərəq zmənda, (nəvə haçətə, je məle, je rənçbərije, rəstəne, səkyrne, nəvə şınaja, kulilka, dərmana, təjratua u je dənə, terminə sotsialije, kolxoza, zanəbuna dənəje u je majın).

Ja səsja bənyvısnə ədət u zijina əmre təzə u kəvən, xəvat u je dənə.

Əw xəvatana gərək bəvənyən bənə şandəne sektisia kyrmança instituta ylmijera. Əw xəvatana stəndəne şunda we bənə nherəndəne, səkyryne u hazyrkəryne.

Intelligente kyrmançe xəvatci bə we formə gərək xəvatəkə məzən bəqədine bəna bənynd kəryna kultura kyrmançij xəvatci, bə form mıllet, le bə net proletariət u bə we jəkə we bəqədine təmbə Vladimir İljic Lenin dərəq inglaba kulturajədə.

MELİK

Fəlystane bə dəstli Institutə kulturə tarıqə xəvətək məzən u məşur kəry.

Bə saja sazkyrna ekspeditie ylmij, ky məməne wan bu bədana bəvənyəryne həmu əzbəri stəryana u gotəna.

Əw jək ysa zı bu.

Nəha bədəstə we instituteda gələ-gələ bejt, şyr u kylam hatje bəvənyəryn.

Əw həmu gərəkə wəxtədə bənə hazyrkəryn zə bə nəşrə.

Və dərəçədə nıvısar u xuyəndəna xəvatcile kyrmança dəha zəngin dəbə, zədə dəbun u we zədə bəbən xəbər, xəbər ky hatje birkəryn, zəf çia nəşr gəryne.

Zə wəna tarıqzan pərhyndək dəkəry dənə nəsə hal—həjata xəvatcila bəbən, bə wanava şrovəkən dərəçə sənyə nəv kyrmançada, bə wanava şrovəkən we zylm u xunxarie, səko aqa, bəga də wəxtədə səre xəvatcila anı bu.

Gərəkə he gotne, ky bəvənyəryna, hazyrkəryna bejt u kylama disa bə çarəkəba gredajə bə rast səlasətja mılletja Leninqra, bə Oktyabrə məzəryna. Bə Şewrybuna Fəlystanera.

Xəvatcile kyrmanç nava Şewra Fəlystanədə zə alle kultur-pəşdacunədə, zə alle məlhəbunədə pəşdanə u dəha pəşda dəkən.

Xuyş bə 29 sərja paş, xuyş bə Şewra Fəlystane.

H. ÇƏ — ZO.

zən ty əmər u zijinəkə wan bə hər əjjava tynnəbu we gotna han dəha rast bə. Əwana səre cıjada bə əmre kocərvanije nav bəjantijədə dəjan, u ty kəs bəna wan

fəkr nədkər, wəki wəna zə we tarı-taristane, zə we əmre bəjantije dərəçəstana, danjana sər rekə kulturi pəşdacujine.

Le əw he bəs nıbu, bə dəstə imperialista u koməkəvə wan fərqe mılletija u daşnaka mılletə bəri həv dədan, dədana qər kəryne, ty rəhət nəddəna wəna. Ysan zı tənə wan bəg u şexə kyrmança dəməzjan qara xəvatcile kyrmança. Bə vl həsəvl zı əwana xuyəndən gynəhkarı həsəv dəkəry bəna xəvatcile kyrmança.

Əw məsələ han bəbə, wəki nişan dədə, ky səva bəg u şex, tərəq bə hər əjjava dəməzjan kərə xəvatcija u wəna paşda dəbryən bər bə cəla tər, bər bə tynnəbun, bər bə hesirbune.

Səva we jəkə, zı sala 1931 məha kəntunə vəbu Rəwanədə teknikuma kyrmançe Zakavkəze ja pedagogije bəna hazyr kəryna kadra. Bəna zədə kəryna kadra sala 1931-da rəx teknikume vəbu kursa jəksəllije səva hazyr kəryna dərşdara, wədərə 22 dərşdar hin bun, zə wəna jək qız bu. Sala 32-da disa kurs vəbun rəx teknikumeva, jəksəllije, kədərə hin bun u kyta kəryn 30 dərşdar, je kə nəha nəhijada gynə kyrmançada dərşdarije dəkən. Sala 31-da teknikumədə 62 kursant həbun, zə wəna 3 qız. Sala 32 da 82 kursant, zə wəna 5 qız, Xən zə we jəkə universitete u banfəkada bə bazare Leninqradə, Moskva je, Təflise, u Rəwanədə 50 mərv hin dəbən.

Wəxtə padşətja Urşetə sala 1904-da tənə məktəbək kyrmança həbjə bə 35 şagərtəva, əw zı bə zəmanə urşit dənə xuyəndəne.

Zə Şewrybuna Zakavkəze şunda zəməre məktəbe kyrmança dəgəhlizə 5 həbl, zə wan 4 məktəbada fəlləji dərş dədan, le jəkədə urşit. Wan 5 məktəbada həbun 210 şagərt.

Nəha zə əfrandəna əlyfəje təzə kyrmançij (latini) şunda, 50 məktəbe kyrmança dərəçə əwlin hənə u 2 məktəbe kolçahyla, hər gyndada ilxanl, həcəkəxane xuyəndəne u sərəje kultura hənə. Sala 31—32-da wan məktəbe dərəçə əwlinəda 2000 şagərt bə zəmanə de hin bunə le məktəbe kolçahyla 50 şagərt.

Lazımə əm bəzən, wəki xuyəndəna qıza bə dərəçəkə bənynd pəşda dəkə.

Le zə Inglaba sərja paşyn şunda, məqəbəl wan gli gotne zəryən, əmre məxlüqətə Fəlystane ja gəşka bə çarəkəva hatə gyhəstəne bə əmrekl şirin u şajiva. Ysan zı tənə wəna je kyrmançe xəvatci zı u jed majın.

Wəlatə mə saja Inglaba Oktyabrə, bə koməkərtja proletariata Təvaqa Şewre Fəlystanədə saz kər hykmətə Şewra Fəlystane, jaky xəttijare wəkəhəvl da həmu mılletara.

Zə we roze zı dəst pe bu əmre kulturaje nav Fəlystanədə.

Kyrmançe xəvatci zı saja fərqa komunista dəst pe kər səkyrna kultura xuy bə form mıllet le bə net proletariət.

Gynd u nəhijə kyrmançada hatən vəkəryne məktəb, təşkil bun gələk təşkilətə şewra gynə, nəhija u jed majın. Sala əwlin gələk sətni həbun alije tynnəbuna kadra. Le bəvənyən bə sərkaritja Fərqə Komunista Fəlystane dəst pe bu hazyrkəryna kadra. Xəvata han zə sala 1932-a dəha gymrəh pəşda dəkə. Və sədə Rəwanədə kurse 8 məhl həbun, kədərə 20 şagərt hazyr bun səva dərşdaritja gynd. Həlbət ky əw jək nədkərbu tərə kultura təzə bəkyra, səva ky xəvata kulture nav kyrmançe xəvatci Adərbeçanə u Gyrçəstane—Açaristane zı fəre bujl neva pəşda dəkə.

Bəsa xəbərə nəhija Təflise 18 gyndada zə 805 şagərtə 247 qız, ilxanjada dənən 300 məri, zə wəna 60 zənyən. Mələ zarada 80 zar hin dəbən, zə wəna 32 həv qız, mələ zarada zəne kyrmanç sərkaritje dəkən. 12 gynə nəhija Aqbaranədə zı hənə məktəb, wan məktəbada 750 zar hin dəbən, zə wəna 200 qız. Əwlin nişandajine fərz u məşur alije pəşdacujina kultura nav kyrmançe xəvatcijada, alije




Həvələ Ətəm

hazyr kəryna kadra, jekə hatje dəstəninə saja səsətja mılletje ja Lenin, saja rast u bə kybarl qədanəna we, bə dəstə Mərkəz-koma Fərqə Komunista (b) Fəlystane.

Bra xuyş bə Inglaba sərja paşyn Fəlystanədə.

Çəşmə Çəlli



Avajə teknikuma kyrmança təzə zə para

Boņa komēkdajina kolhozvana, je ky celēke wan tynnē, sēva dēstanina celēka

Qarara Sēwa Komisara Zakavkaze u Zakkrajkoma F. K. Z. (b) Hēm-tvāqe

Bv qarara Šewra Komisara Tvāqa Šewre u Mērkēzkoma Fyrga Komunista (b) Hēm-tvāqe, ja sala 1933-a 5-e sērga pašyn dērhēq komēkdajina kolhozvana, je ky celēke wan tynnē, sēva dēstanina celēka. Šewra Komisara Zakavkaze u Zakkrajkoma F.K.Z. (b) Hēm-tvāqe qyrag dēkn:

1. Sala 1933-ada bona kolhozvana, je ky celēke wan tynnē te tēskil kērnē komēkdartja hukmate sēva dēstanina 30 hazar golyka bona kolhozvana.

2. Bv we mēgēme zi.

a) Čymhyrjēta Sotsialistje Šewra Zakavkazeda ferme xueji kryn tarbšada u zē naħyre hēmuja ja kolhoza te dēstanine 5000 golyke 8 mēhl.

b) Zē kolhozvana, jekē celēke wan arzi hēje u zē gyndije hēbuna tēkmalē bv kontraktasja u bv kryn tenē dēst anine Č. Š. S. Zakavkazeda, 25 hazar golyke 8 mēhl.

Bona krynna golyka u kontraktaslaje sēva čymhyrjēta qyragan te mēhkēm kērnē.

9. Komēkdartja pēre dajine te qēdandēne bv dēsti banka reñčbērije, bv dēsti tēskilte we nēħja, pēre dējn te dajine dēste hēr kolhozvanēk bv qyrag arzi.

Īxtijara Šewra Komisara, ja Čymhyrjēta hēje pēre dējn angori nēħja kvyš bēke, bēla kē.

10. Zē kolhozvana u gyndije tēkmalē golyk tenē krynē bv kontraktaslaje, qimēte konvencion.

11. Əw kolhozvan u gyndije tēkmalē, je ky golyke xue dēfrošyn, sēva celēke kolhozvane be celēk hēbē, jan bv qanuna kontraktaslaje dēbr dēdn golyka, Īxtijara wan hēje wēxta tēslim kryn šir hukmētera, plane wanja sale bv 25 sēləfi te kem kryn, wēxta tēslim krynna gošt zi 20 sēləf te kem kryn.

12. Kolhozvan u gyndije tēkmalē, je ysa, wēki hēttā frotana golyka jan wēxta kontraktaslaje borčdarja xue ja bērekrēne u dajine pešja hukmete, ja 1933 sale qēdandēne, Īxtijar, jekē hatn nišandajine nēħyka 11-ada ve qyragare tenē dajine wēxta tēslim krynna šir u gošt sala 1934-a.

4. Bvxtar tynnē, wēki golyka bv čymhyrjētkē bēdn čymhyrjētkē dēn, le čl gyħasyna wan zē nēħiki nēħike dēne tēne bv qyrag Šewra Komisara Čymhyrjēta u Mērkēzkoma Fyrga komunista te hēštēne.

Sēr hime ve qyragare komēkdartja hukmēte, jekē te tēskil kērnē sēva kolhozvane be celēk, we be qēdandēne bv tēvħovatkrēnēkē fyrgē kolhozvana u zēne kolhozvan, bēre hēmuška komēkl we be dajine zē kolhozvane baštēg, dērbdarara.

6. Golyke xuejikrynna hēbuna tarbša u naħyre tēvajl kolhoza we bēne dajine yzve ve kolhoze bv pēre noqd jan bv pēredajina wan par-par hēttā wēxta salēke, dēwsa roze xavate wan.

7. Wēki krynna golyka be hesa kērnē, kolhozvana, ja ky nkarēn qimēta golyke bv tomērl bv čarēkēva bēdn, zē alijs hukmēte wanara be sēləf pēre dējn te bardane bv hēsava ortē angori 50 sēləfe qimēta golyke, bv we qyragare, wēki molēta salēke əw pēre par-par be pašda vēgērandēne.

8. Wēki kolhozvanara bv pēre dējn alijs hukmēte komēkl be dajine sēva əw karēbn golyka dēst blyn zē pēre dējn, jakē Č. Š. S. Zakavkaze kvyš krynē, zē 900 hēzar manat pēre d jn besēləf, 100 hēzar manat te kvyš krynē sēva zē hēbuna xueji krynna tarbša u zē sēlyšlōte naħyre kolhoza golyka bēne stēndēne, əw pēre te bēlakrēne sēr čymhyrjēta bv we forme.

*) Te hēsav kērnē naħyra, jek sala 1933 ada zē hēbuna xueji krynna tarbša hatnē dēstanine.

Bēre ysa bu, le nħa ysa ninē

Čyrga-čyrga daf u zyrga plonera bu. Əw zē xēbate dēħatn. We roze qēwa aya gynd tēmyz krynun.

Əwana bv kylam u lozunge xueva gynd hēzand. Gyndi sēr hēvra dēcun, gēšk zē mala dērkēt bun.

Wana čerge plonera dēħerēn. Əwana zi ša dēbun bv, əwlede xueba.

Aħmēde. Əmēr gava ky Čəlko xue dēste plonērkē fylada dit, zē šabuna dēst bv kylamēke kyr.

Gēll hēval-hogēra, dēwran əv dēwranē, dēwranā kyli xēvatcia, Čəlō əw roz nāe bira wē, gava mē u xēvatcie fylā xuna hēv dēmet. Mē xēbatcie wana dēkryšt, mē zare wana dēda gēre, wana je mē le mē, lro, kyre Aħmē kolhozvan buje hēval-hogēre zare xēbatcie fylā.

— Wēj bēra pue bēve əmre bērejl kēvni əqa u dašnaka, bēra əmēr bēke əva dēwranā mē, bēra əmēr bēke tēvgredana zare mē, zare kyli xēbatciara.

Aħmē 70 sali disa zedēkē:— Mē dēst əqa, bēgada, dašnak— musafatada, ty əmēr dērbaz nēdēkē, əmēr nēħajē, əmērē pionere xēbatcia, əmērē hukymēta Šewre.

— Əpe Aħmē, komsomolēki got:— bēle, bēre ysa bu, le nħa ysa ninē.

H. ČYNDI



Kolhozvan hēv. Bvrgo

Xēbata Šewra Fylystane

Šewra Fylystane ty bv xer hatl, Tē xlaz kyr feqlra:

Pala gyndi hēšir mabun, Dēste dašnak u bēga.

Šer bu hēro, xun drezja, Mēr nēmabun nav xanija, Hēr, čl mērgēve mabun zi Cyħ nēddan sēr kotana.

Mē bir kryn bu sēje kotan? Čot u soran reñčbērti, Čijē candēn baq u bostan?

Nav bazar zi hostati. Aljēk dašnak, jēk musēfēt, Aljēk čandar u menševik

Čyrgm dāħxēstn zē pēšta mē, Əm man feqlr u sefil.

Xen zē xune, šer u kyštēn Čēm mē tēštēk tynēbu, Nē fabrika, nē zi zavod,

Hēr tēšt kavyl u xrab bu. Le nħa fabrike kēnč dxēbtē,

Pērcē cedkē qadife sor, Hēje mađa, hidro kajān,

Nava gēlja tam-tēmam. Le sēr ejae Əlēgēze

Tēmam gērtje kērtje pez. Əmre kolhoz u sovhoza

Cedba ly wēlatē Šewrēstān, Bv qarara Šewra u fyrga Lenin

Pešda dē Šewr, Šewrēstan.

Šisjan

Xēbērdana Čotoje Mēto.

Mēn 35 sala šyvanti kyr lro zi əz kolhozvanm, švane kolhoze mē. 1928-e sale ly gynde mē kolhoz saz bu, mēn xue bēre əwlyk nēvyls.

Tēv hēvdy əm 8 male kēstib kētn kolhoze. Tēštki mēn tynēbu, əzi rut bum, ysa zi gēlēk hēvale nēn, gyndi hēr roz bv mē dēkēnjan, kulaka zor dēda mē rastije mēn rak nzanbu axyrja rozā mē, we ly ky bēskēkē, le əz dēšyrmlš dēbum, wēki kolhoz cyqas xrvāv bē, zē hale mēni 50 sali xrvāvtyr ninē, ysa zi mēn qyrag kyr wēki əz hēttā axyrja

pašyn bēmlym kolhozeda u bē dyl u əsq tedā bēħvēstn.

Əz pošman nēbum, ysa zi hēvale mēn. Xēbata mēnē par nēkē 35 sale šyvanti ja mēn qazanč da mēn, ja isal dēħa zedē, nħa dy celēke mēn hēna, se dēst orqan, došək, dy gozā avajl, əz zē hale xue gēlēkl razimē, isal zi 229 roze xēbata mēn hēnē; hale kolhoza mē gēlēkl bašē, mēn gymanā, wēkl zē roze xēbata xue isaln, əze bēvym dēwlati, ysa cēwa hēvale mē Stalin gotijē.

Š.

QYRARA

Sēdērtja Mērkēzkoma Šy xuekarije Č. Š. S. Fylystane

Dērhēq azakērnā Komisare Ronkaje hēv. L. Arisjan zē borčdarta xue.

Sala 1933-a 23-e sērgje pešnda sēdērtja Mērkēzkoma Šy xuekarije qyrag dēkē:

Bv we, wēki hēv. Lavon Arisjan dērbdarl xēvate dēn dēba, sēva we zi zē borčdarja Komisare Ronkaje Č. Š. S. Fylystane te aza kērnē.

Sēdre Mērkēzkoma Šy xuekarije Č.Š.S. Fylystane S. Martikjan Dēwsa bātšē Mērkēzkoma Šy xuekarije G. Eoqazarjan Rēwan.

QYRARA

Sēdērtja Mērkēzkoma Šy xuekarije Č.Š.S. Fylystane

Dērhēq nišaq kērnā hēv. N. Stepanjan Komisare Ronkaje Č. Š. S. Fylystane

Sala 1933-a 23-e sērgje pešnda Sēdērtja Mērkēzkoma Šy xuekarije qyrag dēkē

Nēvale hērses Stepanjan te kvyš kryn komisare Čymērtl Ronkaje.

Sēdre Mērkēzkoma Šy xuekarije Č.Š.S. Fylystane S. Martikjan Dēwsa kātšē Mērkēzkoma Šy xuekarije G. Eoqazarjan Rēwan.

Plana tēnē qēdandēne

Nēħija Čēmērljēda hēnē 3—4 gynde kyrmanča, əwana hēmu zi bv xuejljeva hatnē gredane, candēnjlje dēkēn. Əkēne candēnjlje plana paize hatije qēdandēne bv 120% j. Bv plan ky zē alijs hukmēteda hatnē, mēsələ, nan gošt, pēner, hērt, ruq u je majin, bv 100% j hatnē qēdandēne.

Bv sērkarja yzēka fyrgē u šewra gynd, sērkarē fyrgē hēvale Mbytoje Əlō, sēdre šewra gynd Əmirčane Əsədə.

Lazym wēki hēmu xēvatcije gynde kyrmanča bēħvēstn minā wan hēvala, sē plan ky tenē sēr gynd bv dērbdarl bēqadēnēn. MƏMƏD MƏMƏDOV

koma sijasetije lazyme

Əm, xēvatcie gynde Čamušvanā cuk zēf dēħazēn dē gynde xudā bēdn hazyrkērnē koma sijasetije, le zē bonā dērsdajine kōme mērgēve vala u hazyr tynēnē dē gyndda.

Əm we hivjēnē, ky nēħikom we dērēq mēda bēfykēre u bonā mē əsējl we mērvēkl hazyr bēšlō.

Č. H.

TVVAQA ŠEWRE U AMERIKA HƏV DY NAZ KRYN

Zē tēvgredana Tvvaqa Šewre u Amerikaje šunda

Gazet u telegram mēlumətije dēdn, wēki komisare xēvate dērkē Tvvaqa Šewre hēvale Litvinov u sēdre Amerikaje Ruzvelt, tēvgredana hārdy hukmēta, ja Tvvaqa Šewre u ja Amerikaje hēvra, naz krynna wan hērdyja bv rēsmli u alijs diplomattje mēhkēm kērnē.

Dērhēq we jəkeda Ruzvelt got: «Əw wēlat, jekē bv mēħluqēte xue, bv mēzile xueva zē Amerika mēzlytēre, šanzdē sal tēmam nkarbu bv rēsmli u bv tēvgredanēkē normal bv Amerikara xēber bēda. Əz u Litvinov dēbn wēkl dēst pe krynna tēvgredana normal bv hēr aljava mēhkēm kyr šy xuele ədlajije.

Qyrag hukmēta Ameri kaje

VAŠINGTON.— 20-e sērgja pašyn, Hēmu konsule Amerikajera bv nēmē mēlumətli hatnē dajine, wēki Amerika Tvvaqa Šewre naz krynē, wēki bv tēskilte u qylykdare Tvvaqa Šewre gērək dēst pe bēkēn tēvgredana rēsmli, čymērtl u ja dērkē. Kērnē sēr konsula wēkl dērhēq bašporte Tvvaqa Šewre rezimēkə ysa bqadēnēn, je cēwa te qēdandēne sēva bašporte hukymated majin naz kryn.

Šagyrte texnikume cunē zēbarətije

18-e sērgja pašyn šagyrte texnikuma kyrmanča bv sērkarja yzēka frqē, komsomola u derekslaje dērkētēn roz zēbarətije.

Šagyrte cunē sēr rija mašine, wēdēre sēr pēre xēbtin xēbat bv gymryhi pešda cu, zē sēħeta 8-a hēta ja sējsja xēbtin.

Dereksla sēr reja mašine rēzēdēlja xue da zē bo xēbata we roze, xēbat bv dērbdarl pešdacu.

Šagyrte texnikuma kyrmanča bv qēdandēna plane xue hyndyrva, zē xēbated dērvā zi šunda namina.

Kātšē yz. kom. tex. ƏLIE HƏMZƏ

Xəvata lixxana dərəng dēkəve

Nēħja Aqbaraneda—navā gynde kyrmančada sala isalin hēta rozā iroin zi lixxanē zē bo mēzyna nēħatnē sazkyrne.

Lazyme xəvata hana bv šewrbuna 13 salja Fylystanera be gredan u bv wī qarar wēkl wērtēkl kēnda lixxanē vēbn, ko ty nēħyēndi nava kyrmanče xēbatcie Aqbaraneda nēmlyn.

Mby. ŠBVKE N.

Redaktore Wēdētli S. Kyrakosjan